



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-2883/5

Podgorica, 24.08.2026. godine

U Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja

VEZA: Naš broj 03-UPI-2883/1 od 04.08.2026. godine

PREDMET: Rješenje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Poštovani,

U Prilogu dopisa dostavljamo vam Rješenje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja i rada privremenog objekta-betonjerka na katastarskim parcelama broj 1432 i 1433/2 KO Boljanina, Opština Bijelo Polje.

S poštovanjem,

Za Direktora



Po ovlašćenju
Marko Medenica
Načelnik

Prilog: Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (broj 03-UPI-2883/ od 24.08.2026. godine)

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-2883/5

Podgorica, 24.08.2026. godine

Agencija za zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu preduzeća „KONSTRUKTOR GROUP“ d.o.o iz Bijelog Polja, broj 03-UPI-2883/1 od 04.08.2026. godine, na osnovu člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 104/24, 117/24, 39/25, 97/25), člana 18, člana 46 stav 2, člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), po Zaključku Vlade Crne Gore broj 11-011/26-2185/2 od 9. jula 2026. godine, donosi:

RJEŠENJE

1. **UTVRĐUJE SE** da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja i rada privremenog objekta-betonjerka na katastarskim parcelama broj 1432 i 1433/2 KO Boljanina, Opština Bijelo Polje.
2. **NOSILAC PROJEKTA „KONSTRUKTOR GROUP“ d.o.o iz Bijelog Polja**, može pristupiti izvođenju projekta iz tačke I ovog rješenja, u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu projekata, **uz obavezu da pri izvođenju projekta primjeni potrebne mjere predložene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:**

Mjere propisane zakonima, drugim propisima, normativima i standardima

Nosilac projekta dužan je da projekat izvede i koristi u skladu sa rješenjem nadležnog organa u postupku procjene uticaja, glavnim projektom, urbanističko-tehničkim uslovima, tehničkim uputstvima proizvođača opreme i važećim propisima Crne Gore.

Prilikom realizacije i rada postrojenja primjenjuju se propisi kojima su uređeni zaštita životne sredine, procjena uticaja, upravljanje otpadom, kvalitet vazduha, zaštita voda, zaštita od buke, zaštita i zdravlje na radu, zaštita i spašavanje, izgradnja objekata, hemikalije, zapaljive tečnosti, električne instalacije i zaštita od požara.

Važeći zakonski okvir obuhvata Zakon o životnoj sredini, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o vodama i Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Mjere zaštite zaposlenih i reagovanja u vanrednim situacijama sprovode se u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i Zakonom o zaštiti i spašavanju, kao i podzakonskim aktima i pravilima struke donijetim za njihovo sprovođenje.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Ukoliko tokom važenja rješenja stupe na snagu izmjene zakona ili novi podzakonski akti, rad postrojenja mora se uskladiti sa propisima koji važe u trenutku izvođenja radova i korišćenja betonjerke.

Opšte zakonske obaveze

Nosilac projekta dužan je da:

1. sprovodi sve mjere utvrđene rješenjem nadležnog organa i ovom dokumentacijom;
2. postrojenje koristi u okviru odobrene lokacije, kapaciteta i namjene;
3. ne vrši izmjene tehnološkog procesa, rasporeda opreme ili načina upravljanja vodama i otpadom koje bi mogle povećati uticaj na životnu sredinu bez prethodnog razmatranja obaveza prema nadležnom organu;
4. obezbijedi tehničku ispravnost silosa, filtera, transportera, mješalice, rezervoara, elektroinstalacija, agregata i druge opreme;
5. spriječi nekontrolisane emisije u vazduh, ispuštanje voda od pranja u zemljište ili vodotok i odlaganje otpada na neuređenim površinama;
6. vodi propisane evidencije o otpadu, održavanju, kvarovima, udesima i sprovedenim mjerama;
7. omogućiti pristup nadležnim inspekcijskim organima i stavi na uvid potrebnu dokumentaciju;
8. preduzme hitne mjere kada se utvrdi da rad postrojenja može prouzrokovati neposrednu opasnost po ljude ili životnu sredinu.

Mjere zaštite vazduha

Cement se mora skladištiti u zatvorenom silosu i transportovati zatvorenim pužnim transporterom. Pneumatsko punjenje silosa dozvoljeno je samo uz funkcionalan filter za otprašivanje, ispravan sigurnosni ventil i sistem kontrole nivoa cementa.


Prije svakog punjenja silosa provjeravaju se slobodan kapacitet, stanje filtera, dovodno crijevo, priključci, zaptivke i ventili. Punjenje se odmah prekida u slučaju pojave vidljive emisije prašine, neuobičajenog porasta pritiska, oštećenja crijeva ili curenja na spojevima. Istovar agregata obavlja se kontrolisano, sa najmanje praktično moguće visine.

Manipulativne i saobraćajne površine održavaju se čistim i, tokom suvog vremena, orošavaju količinom vode koja ne izaziva stvaranje nekontrolisanog oticanja. Brzina vozila unutar lokacije ograničava se kako bi se smanjilo podizanje prašine. Teret sitnih granulacija pri transportu mora biti zaštićen od rasipanja i raznošenja vjetrom.

Nije dozvoljeno uklanjanje cementne prašine produvanjem komprimovanim vazduhom. Prosuti cement prikuplja se suvim ili odgovarajućim industrijskim postupkom, bez ispiranja prema zemljištu i odvodnim pravcima.

Dizel-električni agregat i vozila moraju biti tehnički ispravni. Motori se ne smiju nepotrebno ostavljati u praznom hodu. Izduv agregata mora biti usmjeren tako da gasovi ne ulaze u komandni prostor i zone dužeg boravka zaposlenih.

Mjere zaštite voda



Vode od pranja mješalice, ispusta, transportnih djelova i drugih površina koje mogu sadržati cementne čestice ne smiju se ispuštati neposredno na zemljište, u podzemlje, jarugu, kanal, atmosfersku kanalizaciju ili površinski vodotok.

Pranje opreme dozvoljeno je isključivo na uređenoj površini sa kontrolisanim prihvatom voda. Vode od pranja usmjeravaju se u taložnu cjelinu dovoljnog kapaciteta, u kojoj se izdvajaju cementne i mineralne čestice. Izbistrena voda može se ponovo koristiti za pranje, orošavanje ili tehnološke potrebe kada njena svojstva odgovaraju namjeni.

Cementni talog uklanja se prije nego što umanju kapacitet sistema ili izazove preliivanje. Sistem za prikupljanje i taloženje mora biti zaštićen od nekontrolisanog dotoka atmosferskih voda. Prije najavljenih obilnih padavina provjeravaju se slobodan kapacitet i prohodnost svih prihvatnih elemenata. Glavnim projektom hidrotehničkih instalacija predviđeni su rezervoarsko snabdijevanje vodom i dovod vode do betonjerke.

Rezervoar, pumpa, cjevovod i spojevi moraju se redovno pregledati radi sprečavanja gubitaka i nekontrolisanog izlivanja. Gorivo, ulja, maziva, aditivi i opasni otpad moraju se držati na način kojim se sprečava njihovo dospijevanje u zemljište i vode.

Mjere upravljanja otpadom

Otpad se razvrstava na mjestu nastanka prema vrsti i svojstvima. Opasni i neopasni otpad ne smiju se miješati. Građevinski otpad, povratni beton, očvrslu beton, cementni talog, metalni otpad, ambalaža, otpadna ulja, filteri, kontaminirani apsorbenti i komunalni otpad moraju se sakupljati odvojeno. Čisti prosuti agregat vraća se u proces.

Cementna prašina iz filtera može se vratiti u silos kada nije kontaminirana. Očvrslu beton može se usmjeriti na preradu ili tehnički prihvatljivu ponovnu upotrebu. Otpadna ulja, filteri, zauljene krpe, kontaminirani apsorbenti i ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija čuvaju se u zatvorenim, nepropusnim i označenim posudama na vodonepropusnoj podlozi sa sekundarnom zaštitom.

Otpad se predaje samo pravnom licu ili preduzetniku koji posjeduje odgovarajuću dozvolu. O predaji se čuva prateća dokumentacija i vodi evidencija o vrsti, količini, porijeklu i načinu postupanja. Projektom konstrukcije predviđeno je odvojeno skladištenje građevinskog otpada, njegovo uklanjanje sa lokacije i sanacija prostora nakon završetka radova.

Mjere zaštite od buke

Tehnološka oprema i vozila moraju se održavati u tehnički ispravnom stanju. Istrošeni ležajevi, labavi spojevi, oštećeni reduktori, zaštitne obloge i prigušivači moraju se blagovremeno zamijeniti ili popraviti. Rad betonjerke, istovar agregata, punjenje silosa i intenzivniji transport organizuju se u dnevnom periodu.

Nije dozvoljeno nepotrebno istovremeno angažovanje više bučnih izvora. Kamioni i automikseri ne smiju duže čekati sa uključenim motorom. U slučaju pritužbe stanovništva ili sumnje da buka prelazi dozvoljeni nivo, mora se izvršiti mjerenje od strane ovlašćenog pravnog lica i, prema rezultatima, primijeniti dodatne mjere zaštite.



Mjere zaštite zemljišta

Granice radnog i manipulativnog prostora moraju biti jasno određene. Nije dozvoljeno širenje skladištenja agregata, betona, goriva ili otpada na susjedne površine. Agregat, svježi beton, cementni talog, otpad, gorivo, ulja i hemijski aditivi ne smiju se odlagati neposredno na nezaštićeno zemljište.

Dopunjavanje goriva i manje servisne intervencije obavljaju se na vodonepropusnoj površini, uz prihvatnu posudu i raspoloživa apsorpciona sredstva. U slučaju kontaminacije zahvaćeni sloj zemljišta mora se ukloniti, privremeno skladištiti u zatvorenoj ili pokrivenoj posudi i predati ovlašćenom operateru.

Mjere zaštite i zdravlja na radu

Prije početka rada mora se izvršiti procjena rizika za sva radna mjesta. Zaposleni moraju biti osposobljeni za bezbjedno rukovanje postrojenjem, silosom, sistemom za cement, agregatom, aditivima, elektroopremom i sredstvima za reagovanje u slučaju udesa.

Pokretni djelovi mješalice, transportnih traka, pužnog transportera, motora i reduktora moraju imati funkcionalne zaštitne obloge. Prije čišćenja, odčepijivanja ili održavanja oprema se mora zaustaviti, odvojiti od izvora energije i obezbijediti od ponovnog uključivanja. Zaposleni koriste zaštitnu obuću, radnu odjeću, rukavice, zaštitne naočare ili vizir, šljem, zaštitu sluha i zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od radnog zadatka.

Za rad na visini koriste se odgovarajuće platforme, ograde i sigurnosni pojasevi. Neovlašćenim licima zabranjuje se pristup silosu, platformama, razvodnim ormarima i pokretnim djelovima postrojenja. Na lokaciji moraju biti dostupni pribor za prvu pomoć, čista voda za ispiranje očiju i kože i najmanje jedno lice osposobljeno za pružanje prve pomoći. Projekt konstrukcije predviđa obilježavanje opasnih zona, upotrebu zaštitne opreme i organizovanje prve pomoći.

Mjere električne i protivpožarne zaštite

Elektroinstalacije, razvodni ormari, zaštitni uređaji, uzemljenje i izjednačavanje potencijala moraju se izvesti, pregledati i održavati u skladu sa elektroprojektom i pravilima struke. Razvodni ormari moraju biti zatvoreni i zaključani. Pristup je dozvoljen samo ovlašćenim licima. Elektroprojektom su predviđeni niskonaponska kablovska mreža, uzemljenje i odvodnici prenapona, dok je za napajanje postrojenja do priključenja na mrežu predviđen dizel električni agregat.

Agregat se postavlja na stabilnu i vodonepropusnu podlogu, na mjestu sa obezbijeđenim dovodom vazduha, odvođenjem toplote i slobodnim pristupom radi održavanja. Uz agregat, razvodni ormar i komandni prostor postavljaju se odgovarajući aparati za početno gašenje požara. Pristup aparatima mora biti slobodan, a zaposleni osposobljeni za njihovu upotrebu.

Zapaljivi materijali ne smiju se skladištiti uz izduvni sistem, zagrijane djelove agregata, električne ormare ili druge moguće izvore paljenja.



Mjere u slučaju udesa ili velikih nesreća

Udesom se smatra svaki iznenadni događaj koji može dovesti do povrede ljudi, požara, nekontrolisane emisije prašine, izlivanja goriva, ulja ili aditiva, ispuštanja voda od pranja, oštećenja silosa, kvara elektroinstalacija ili drugog ugrožavanja životne sredine.

Odgovorno lice mora obezbijediti da su zaposleni upoznati sa postupkom reagovanja, rasporedom opreme za gašenje i sanaciju, pravcima evakuacije i načinom obavještanja nadležnih službi.

U slučaju udesa primjenjuje se sljedeći osnovni redoslijed:

- odmah se prekida aktivnost koja je izazvala događaj;
- isključuju se oprema, električno napajanje i dovod materijala kada je to bezbjedno;
- ugrožena zona se obezbjeđuje i udaljavaju se neovlašćena lica;
- sprečava se širenje zagađujuće materije;
- povrijeđenima se pruža prva pomoć;
- obavještavaju se odgovorno lice i nadležne službe;
- nastali otpad i kontaminirani materijal odvajaju se i propisno zbrinjavaju;
- rad se ne nastavlja dok se ne utvrdi uzrok i potvrdi bezbjednost postrojenja.

Izlivanje dizel-goriva, ulja ili maziva

Dizel-električni agregat mora biti postavljen na vodonepropusnoj površini sa sekundarnom zaštitom. Za rezervoar zapremine 580 l prihvatni kapacitet treba da iznosi najmanje 638 l, što odgovara 110% zapremine rezervoara.

U slučaju curenja:

1. odmah se zaustavlja motor i prekida dotok goriva;
2. uklanjaju se izvori plamena i varničenja;
3. sprečava se širenje tečnosti postavljanjem apsorpcionih brana, pijeska ili industrijskog apsorbenta;
4. štite se šahtovi, kanali i pravci površinskog oticanja;
5. prikupljena tečnost i upotrijebljeni apsorcent smještaju se u zatvorenu i označenu posudu;
6. kontaminirani sloj zemljišta ili drugog materijala uklanja se i predaje kao opasan otpad;
7. prosuta materija ne smije se ispirati vodom.

Požar na agregatu, vozilu ili elektroinstalacijama

U slučaju požara rad postrojenja se odmah obustavlja. Električno napajanje i dovod goriva isključuju se samo kada je to moguće bez ugrožavanja ljudi. Zaposleni se udaljavaju iz ugrožene zone, a početnom gašenju pristupa samo obučeno lice i samo ukoliko požar nije zahvatio veći prostor.

O događaju se odmah obavještava nadležna služba zaštite i spašavanja. Pristup interventnim vozilima mora ostati slobodan. Voda korišćena za gašenje, ukoliko je kontaminirana gorivom, uljem ili drugim materijama, ne smije se nekontrolisano ispuštati u okolinu.

Nakon požara utvrđuje se obim kontaminacije i nastali otpad predaje ovlašćenom operateru.



Kvar filtera, prepunjavanje silosa ili pucanje crijeva

Pneumatsko punjenje silosa odmah se prekida. Zatvaraju se ventili i zaustavlja kompresor vozila-cisterne. Ugrožena zona se obezbjeđuje, a zaposleni koriste zaštitu disajnih organa i očiju. Prosuti cement prikuplja se suvim postupkom.

Nije dozvoljeno ispiranje cementa vodom, jer bi nastala alkalna zagađena voda. Punjenje se ne smije nastaviti dok se ne pregledaju filter, sigurnosni ventil, senzor nivoa, priključno crijevo, zaptivke i konstrukcija silosa.

Prelivanje voda od pranja

Pranje se odmah prekida, zatvara se dovod vode i sprečava dalje širenje zagađene vode. Voda se zadržava privremenim pregradama ili prikuplja pumpom i vraća u odgovarajući prihvatni sistem. Cementni materijal koji se nataložio na površini uklanjanje se kontrolisano.

Zagađena voda ne smije se usmjeravati prema zemljištu, kanalu ili vodotoku. Prije nastavka rada utvrđuje se uzrok preliivanja, prazni se taložna cjelina i provjerava njena funkcionalnost.

Električni kvar ili električni udar

Napajanje se odmah isključuje sa bezbjednog mjesta. Povrijeđenom licu ne smije se prilaziti dok se ne potvrdi da je oprema odvojena od napona. Pruža se prva pomoć i obavještava nadležna zdravstvena služba. Popravku smije obavljati samo ovlašćeno stručno lice.

Postrojenje se ne pušta u rad prije pregleda instalacija, zaštitnih uređaja, uzemljenja i uzroka kvara.

Mehanički kvar ili zaglavljivanje opreme

Mješalica, transporter ili druga oprema se zaustavlja i odvaja od svih izvora energije. Prije intervencije mora se onemogućiti slučajno ili daljinsko uključivanje. Ručno uklanjanje materijala iz pokretne opreme nije dozvoljeno dok postoji mogućnost njenog pokretanja.

Nakon popravke provjeravaju se zaštitne obloge, blokade, spojevi i stabilnost opreme.

Saobraćajna nezgoda

Zaustavlja se kretanje vozila u ugroženom dijelu lokacije. Zona nezgode se obezbjeđuje, a povrijeđenima se pruža prva pomoć. U slučaju curenja goriva ili ulja primjenjuju se mjere za zadržavanje i sakupljanje tečnosti. Vozilo se uklanja tek nakon obezbjeđivanja tereta, sprečavanja daljeg curenja i procjene bezbjednosti.

Zemljotres, olujni vjetar, udar groma i ekstremne padavine

Tokom olujnog vjetra obustavljaju se pneumatsko punjenje silosa, radovi na visini i aktivnosti koje mogu izazvati raznošenje prašine. Poslije jačeg zemljotresa, udara groma, olujnog vjetra ili plavljenja

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



postrojenje se ne uključuje dok se ne pregledaju temelji, sidrenje, silosi, platforme, cjevovodi, rezervoar, elektroinstalacije, uzemljenje i sistem za prikupljanje voda. Projektom konstrukcije predviđeni su redovni i vanredni pregledi, pri čemu se vanredni pregled sprovodi nakon nepogoda i drugih događaja koji mogu ugroziti konstrukciju.

Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Tehnička rješenja zaštite životne sredine moraju biti sastavni dio organizacije postrojenja i uspostavljena prije početka redovnog rada.

Njihova funkcionalnost mora se provjeravati tokom čitavog perioda korišćenja betonjerke.

Sistem zaštite od cementne prašine

Sistem obuhvata:

- zatvoreni silos za cement;
- zatvoreni priključak za pneumatsko punjenje;
- filter za otprašivanje na vrhu silosa;
- sigurnosni ventil za zaštitu od prekomjernog pritiska;
- pokazivač odnosno senzor nivoa cementa;
- zatvoren pužni transporter;
- zaptivene spojeve između silosa, transportera, sistema za vaganje i mješalice.

Filter mora imati mogućnost redovnog čišćenja i bezbjedne zamjene. Na lokaciji treba obezbijediti odgovarajući rezervni filterski element ili mogućnost njegove hitne nabavke.

Sistem za kontrolu mineralne prašine

Manipulativne površine moraju biti stabilne, održavane i organizovane tako da se smanji stvaranje prašine. Mora se obezbijediti mogućnost orošavanja površina tokom suvog perioda, ali bez stvaranja oticanja zagađene vode. Istovar agregata izvodi se što bliže površini bunkera. Prosuti agregat uklanja se bez odlaganja.

Pristupni put održava se čistim, a materijal koji vozila iznesu sa lokacije uklanja se sa javne saobraćajnice.

Tehničko rješenje za vode od pranja

Pranje mješalice i opreme mora se odvijati na vodonepropusnoj površini sa usmjerenim padom prema prihvatnom sistemu.

Sistem treba da sadrži najmanje:

1. prihvatnu rešetku ili kanal;
2. komoru za zadržavanje krupnijeg materijala;
3. taložnu cjelinu za izdvajanje cementnih i mineralnih čestica;
4. dio za privremeno zadržavanje izbistrene vode;



5. mogućnost povratka vode u proces ili njenog ponovnog korišćenja;
6. bezbjedan pristup radi čišćenja i uklanjanja taloga.

Kapacitet se određuje prema očekivanoj količini vode od pranja i potrebnoj rezervi za bezbjedan rad. Atmosferske vode koje nijesu zagađene ne treba nepotrebno uvoditi u ovaj sistem.

Zaštita agregata i rezervoara goriva

Dizel-električni agregat mora biti postavljen na vodonepropusnoj podlozi. Prostor mora imati sekundarnu zaštitu kapaciteta najmanje 638 l za rezervoar zapremine 580 l. Sekundarna zaštita ne smije imati otvor kroz koji bi se tečnost mogla nekontrolisano ispustiti.

Mora se održavati bez padavinske vode, otpada i drugih materijala koji smanjuju njen raspoloživi kapacitet. Uz agregat se postavlja komplet za sanaciju izlivanja koji sadrži odgovarajući apsorcent, apsorpcione brane, lopatu, zaštitne rukavice i zatvorene posude ili vreće za kontaminirani materijal.

Prostor za skladištenje otpada

Prostor za privremeno skladištenje otpada mora biti unutar kontrolisane lokacije, jasno označen i zaštićen od neovlašćenog pristupa. Neopasni otpad drži se odvojeno prema vrsti, u kontejnerima ili na uređenoj površini.

Opasni otpad drži se pod nadstrešnicom ili u zatvorenom prostoru, na vodonepropusnoj podlozi sa sekundarnom zaštitom. Posude moraju biti zatvorene, kompatibilne sa sadržajem i označene nazivom i vrstom otpada.

Elektroenergetska i protivpožarna zaštita

Glavnim elektroprojektom predviđeni su niskonaponska kablovska mreža, dizel električni agregat, uzemljenje i prenaponska zaštita. Ovi sistemi moraju se izvesti i ispitati prije puštanja postrojenja u rad. Metalne mase silosa, konstrukcije, transportera, razvodnih ormara i agregata moraju biti povezane na odgovarajući sistem uzemljenja i izjednačavanja potencijala.

Na dostupnim mjestima postavljaju se protivpožarni aparati odgovarajuće vrste i kapaciteta. Njihova ispravnost i rok pregleda moraju se redovno kontrolisati.

Konstrukciona stabilnost

Tehnološka oprema postavlja se isključivo na projektovane temelje i sidri prema tehničkim zahtjevima proizvođača. Projektom konstrukcije predviđeno je šest temeljnih cjelina na različitim nivoima, sa pločama debljine 30 cm i 80 cm, projektovanim od betona C25/30 i odgovarajuće armature. Temelji, ankerni spojevi i metalna konstrukcija redovno se pregledaju.

Pukotine, slijeganje, nagib, korozija, popuštanje ankera ili neuobičajene vibracije predstavljaju razlog za obustavljanje rada i stručni pregled.

Organizacija saobraćaja



Unutar lokacije moraju biti određeni pravci kretanja vozila, zone istovara, mjesto punjenja automiksera i prostor za bezbjedno manevrisanje. Brzina mora biti ograničena i prilagođena preglednosti i stanju površine. U zoni vožnje unazad koristi se signalista kada vozač nema potpunu preglednost. Pješačke komunikacije i zone boravka zaposlenih odvajaju se od putanja vozila u mjeri u kojoj to omogućava raspored lokacije.

Druge mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

Pored zakonskih i tehničkih mjera, potrebno je primijeniti organizacione, preventivne i kontrolne mjere koje obezbjeđuju da projektovana rješenja budu funkcionalna tokom cijelog perioda rada.

Organizacija i odgovornost

Nosilac projekta mora imenovati lice odgovorno za sprovođenje mjera zaštite životne sredine. Odgovorno lice kontroliše stanje filtera, manipulativnih površina, sistema za vode od pranja, prostora za otpad, agregata, rezervoara, protivpožarne opreme i sredstava za sanaciju izlivanja.

Zaposleni moraju biti upoznati sa mjerama prije početka rada, a obuka se ponavlja kada se promijene oprema, proces ili raspored radnih mjesta. Uputstva za postupanje u slučaju emisije prašine, izlivanja, požara i povrede postavljaju se na vidljivom mjestu u komandnom ili radnom prostoru.

Dnevna kontrola prije početka rada

Prije pokretanja postrojenja provjeravaju se:

- stanje silosa, filtera i priključaka;
- prisustvo vidljivih oštećenja i curenja;
- prohodnost manipulativnih površina;
- stanje sistema za prikupljanje voda;
- nivo popunjenosti posuda za otpad;
- dostupnost protivpožarnih aparata i apsorbenata;
- stanje zaštitnih obloga na pokretnim djelovima;
- ispravnost signalizacije i komunikacije. Uočeni nedostatak mora se otkloniti prije početka aktivnosti na koju se odnosi.

Uslovi za privremeno obustavljanje rada

Rad ili pojedina aktivnost moraju se obustaviti kada:

- filter silosa ili sigurnosni ventil nijesu ispravni;
- postoji nekontrolisana emisija cementne prašine;
- postoji curenje goriva, ulja ili aditiva;
- sistem za prihvat voda od pranja nema dovoljan slobodan kapacitet;
- zaštitna obloga pokretnog dijela nije postavljena;
- javi se neuobičajena buka, vibracije ili nagib opreme;
- električna instalacija pokazuje znakove kvara;
- olujni vjetar ugrožava punjenje silosa ili rad na visini;
- obilne padavine ugrožavaju prihvat zagađenih voda;
- nije moguće bezbjedno manevrisanje vozila.



a shodno odredbama člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je zainteresovane organe, organizacije i javnost, organizovala javni uvid i obezbijedila dostupnost podataka i dokumentacije Nosioca projekta. Uvid u dokumentaciju je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine. Takođe, dokumentacija je bila postavljena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, www.epa.org.me, kao i u dnevnim novinama „Pobjeda“, dana 14.08.2026. godine


Tokom javnog uvida nije bilo primjedbi na predmetnu dokumentaciju.

Uvidom u spisak projekata definisanih Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Službeni list CG“, broj 47/13 i „Službeni list CG“, broj 53/14 i 37/18), utvrđeno je da se planirani projekat nalazi u Listi II - redni broj 7. Industrijska prerada minerala (b), za koji se postupak procjene sprovodi po odluci nadležnog organa.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine je utvrdila razloge za donošenje ovog rešenja:

- Predmet projekta je postavljanje i rad privremenog montažno-demontažnog objekta – privremene betonjerke na gradilištu, na katastarskim parcelama broj 1432 i 1433/2 KO Boljanina, na teritoriji opštine Bijelo Polje.
- Lokacija je Programom privremenih objekata svrstana u Zonu V – preostali prostor Opštine Bijelo Polje, lokacija broj 20. Ova zona obuhvata prostor izvan centralnih i intenzivno urbanizovanih djelova opštine, koji karakterišu naselja ruralnog tipa, poljoprivredno zemljište, šumske površine i saobraćajno-infrastrukturni koridori lokalnog značaja.
- Za predmetnu parcelu izdati su urbanističko-tehnički uslovi broj 14 332/21-8148 od 24.12.2021. godine, kojima je omogućeno postavljanje privremene betonjerke na gradilištu.
- Zahvat će se realizovati u okviru postojećeg građevinskog zemljišta i infrastrukturnog koridora, bez zauzimanja novih površina izvan zone izvođenja radova.
- Tokom izvođenja radova koristiće se postojeći pristupni putevi i saobraćajna infrastruktura, čime će potreba za dodatnim intervencijama u prostoru biti svedena na minimum.
- Odobreno korišćenje zemljišta odnosi se na postavljanje privremenog montažno demontažnog objekta – privremene betonjerke na gradilištu. Urbanističko-tehničkim uslovima betonjerka je definisana kao tipsko mobilno postrojenje koje se postavlja u okviru gradilišta radi proizvodnje betona potrebnog za izvođenje građevinskih radova. Korišćenje zemljišta za ovu namjenu privremenog je karaktera i vezano je za period trajanja potrebe za radom betonjerke. Nakon prestanka korišćenja postrojenje se demontira, oprema i nastali otpad uklanjaju, a prostor uređuje u skladu sa njegovom daljom namjenom.
- Uticaj na segmente životne sredine biće privremenog karaktera i ograničen na radno vrijeme izvođenja radova.

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je na osnovu sprovedenog postupka, razmatranja zahtjeva Nosioca projekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju, a primjenom odredaba člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, te članova 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku, i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, odlučila kao u dispozitivu ovog rešenja.



Ovim rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu u toku izvođenja projekta i naloženo je Nosiocu projekta da ovo rješenje da na uvid obrađivaču tehničke dokumentacije kako bi se navedene mjere ispoštovale pri izradi tehničke dokumentacije i provjerile u postupku tehničke kontrole projekta i tehničkog pregleda objekta.

Takođe, rješenjem je utvrđena obaveza nosioca projekta da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Rješenje prestaje da važi ukoliko nosilac projekta u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, ne pribavi dozvolu za izvođenje projekta od strane nadležnog organa.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe, organizacije i javnost o donijetoj odluci.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

S poštovanjem,

Za Direktora

Po ovlaštenju
Marko Medenica
Načelnik



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me